



TELE 100 FOLOMA

Juin karo -2022 Septanburu karo

LAMENIN &
KARAN


Tony B. Watlington Sr., Ed.D.
Kunti



THE SCHOOL DISTRICT OF
PHILADELPHIA

Nin ye kunti Watlington na kuma ledi

Ikomi Philadelphia Kunda Ekolisso kuntiya min dinin m'ma wo bara diya n'gnè, n'na baara foloma ye min di wo ye ka n'tolomalo ani ka karan kè. N'na baara nin tele 100 foloma, n'di nseng don hakilimaya ni kiyama kuma lou do, ani kuma lakagnanin nou do ani kokèta minou ya yirakala ko minou kè ye ido tegna agnoumala ani ko minou mako ye k'alou lason. Ka baaragnoya ani gnèmoya min banbani- baara kofili ye bèn ka wo djousi, n'di nsengbila Philadelphika lou famba lou la kogna lou dö kosa n'di so nin tarikou siyaman lon ani ka mèn mao bakè ko min na min da kè Philadelphia Kunda Ekolisso ye wa gnèfè.



Philadelphia ye so barakama ledi moo hakilima ni degnoya lou ye fafn min. Aye so ledi, min malonin ala telen ma, doo wala korokè ladiyagnè ma, doo wala koromuso ladiyagnè ma, ani sèdon ma, aye yoro ledi denin nou ye sela alou la karan tolon kèla fan min ani ka lon alou ni hakili min sodonin, a kèda moo siya sou sou di, a kèda dina sou sou moo di, a kèda kèè di ba wala a kèda muso di ba, a kèda fantan di ba wala a kèda nanfoloti di ba. N'ne minye kundi di, n'di baara lou kè kalyaboloma, ka baara an na karanden nou fè, dembaya lou fè, baarakègno lou fè, diamana fè ani diamana fama lou fè, deekrou lou fè, karanbon ba lou fè, sèdon bouwa lou fè, binlilin dèrkou lou fè, ani fere gnèmooba lou fè kosa an beeladenin djan farala gnon kan, ka fanka la gnon kan ani, ka hakili fara gnon kan k'alou don an na baara gbelen nou la kossa ka an denin 198,645 nou la dougnadatee lagna an gne baarala minou gnè. Ni denin keda karan kan an na ekoliso la ba walima kunda ekoliso la ba, an nou, mooba lou, di fen nou bila alou la bila do, k'alou ladiya ani k'an doodon alou la kogna lou la k'aye alou ye taakan gnefe. Baara dina gbeleya, konin an na denin nou landaya ye an do k'alou la dougnadotee gnanabo ani ka sila lou laka alou ni alou la dembaya lou gne.

N'na tele 100 foloma do, alou dina doodon ye, ka men ani ka lakerosi karan do so ni Kunda Ekoliso la. N'di lombaya kodoma ladon n'ni an na Karanko Fama lou ni gnon tema, wo do an djan ye an yere koani an gne an djantola an na baara lou do ani an gne alou lawilila a ma le. An diban ka do fara an na baaraketa lou kan so kono kossa an bee disse do kela an na ekoliko la gnefetaa do ani ka Sodonta ani Gnetasila sodon.

Lamenin & Karan taama nin banbanin yoro lolou lekan minou ye Sodonta ani Gnetasila lou yirakala ani wolou ye gnesodon Kognanabo nin di sila bila an kodo ani ka magbeleyali do lou kè min dina sila bila an bee kodo an na baara do. N'gne ala tarala an na gnefetaa ma kossa ni deekrou ka gnninkali kè "denin nou ye di?," dalouya ye kè an bolo ani djousoulatè ye kè an na ka diab ko "Denin nou bee kakèndè!" Diadbi gbede si ladahanin tè.

I kobarika ika i son an na baaragnoya min ma tegna. An na lon douman siyaman natö.

Tony B. Watlington, Sr.

Landaya | Baaragnoya | Lakagnali | Bedeya | Karan

Lamenin ani karan yoro gbeleman nou ka Sodonta ani Gnetasila sodon nakaliya

Lamenin ani karan yoro gbeleman foloma ninou dina demeni kè ka n'miriya lou ni n'hakili lou ladjensen an gne baarala gnon fè gna min kan ka Sodonta lou ni Gnetasila lou ladjensen ka an na karanden nou bee demen. Ni yafe ka siyaman lon Sodonta lou ni Gnetasila lou kan iye yan mafele philasd.org/goalsandguardrails



Yoro Gbeleman 1

Ka Karanden nou ni Karamoo lou la Kendeya dakiti



Yoro Gbeleman 2

K'an Baaragnon nou seng bila dö ani Ka Landaya Djousi



Yoro Gbeleman 3

Ka Lakaranin ani Karan dakiti



Yoro Gbeleman 4

Ka Kunda Fama lou Fanka ani alou la Telen dakiti



Yoro Gbeleman 5

Ka Kunda la Baara lou, Feng nou ani Wariko lou Dakiti



Yoro Gbeleman 1

Ka Karanden nou ni Karamoo lou

Sodonta

Karanden nou ni karamoo lou la ko tesse wala gnefe n'alou kakende te walima n'alou lakandanin te. K'an t kunda ekoliso ya la, an bee kakane k'an bolo fara gnon kan ka baara kendeya ni lakandali mantro kan, min kadi an baaragno lou la ka damina Mèri la biro ma, So Kunti, ferekela lou, an signon nou, ani an na ekoliso ka karanden nou ni karamoo lou lakanda alou ye karan ke ani ka bougna. An gne sila min tala ka karanden nou la kendeya n'alou la lakanda makadan wo dina an na karanden nou makili ani ka chanci siyaman di alou ma k'alou sebg bila baara kende, kodoma lou do min dina alou demen ka hakili gnuuma lou sodon. An baara ka kadan bee ke Philadelphia ye chanci minou dila an na karanden nou ma alou ye wolou ye kossa alou dike douden nafama lou di.

Baara Etapou lou

- 1.1** Ka kunda moo do lou labaara minou ye gnafoli kela Kunti gne ka kunda la problemoun nou koumagnoya ni djabi lou koundon, karanden ani karamoo lou la lakandali problemoun nou ye min do.
- 1.2** Feng minou bara djousi ka wolou mafele ka so ni kunda kundi lou ladee kaben nalibaliya, sila latelenbaliya, demeni baliya karan baliya waati problemoun nou ma.
- 1.3** Ka dakiti ni telema, karan ban kofela ani karandoko baara programoun nou disse ladjagnala kabö so agenci lou, bin lilin deekrou lou, ani baaragnoo djondjon noula baaragnoya do.
- 1.4** Karanden nou, karamoo lou, moyiba lou, ani kunda moo lou ye kouma minou fola an gnana kaben ekoliso lihala ani ekoliso lakandali mantro lou ma ka mafele an gne kouma wolou masodona di ani an gne wo lou djabila gna min kan.
- 1.5** K'an baban tignelido ko lou kan ekoliso kono ani ala minin do, ka an na ekoliso/kunda kolaton ani gbenin konofen nou mafele ani k'alou dakiti.
- 1.6** Ka ekoliso lihala konofen kelkelena mafele.
- 1.7** An gne sila min tala ka karanden ni karamo la hakilido kendeya demen makadan ka wo mafele ani k'alon n'an gne an doodona karanden nou ni karamoo lou la hakilido kedeya demen na.
- 1.8** Doodon min bara ke ko lou lagnali la ani djo gnuuma lou la, seng bilando, ani demeni programoun nou la ka wo lou dakiti.



Yoro Gbeleman 2

K'an Baaragnon nou seng bila dö ani Ka Landaya
Djousi

Sodonta

Landaya djousi ye daminala lameni ne ma ka faamounin ke, ani ka baara kolateegno nou fè a gnoumala ka karanden nou bee demen alou ye wa gnefe. A nafaba leye an ma an na kouda moo lou ye ala tarala min ma ani alou ye soubola ko minoula an gne wo lou faamoun, karanden nou, dembaya lou, karamoo lou, so ani kunda gnemoo lou, dekrou lou, karanso ba lou, baara lou, bin lilin deekrou lou, ani ferekela gnemoo lou. Wo taminin kofe, an kakane ka hakililatee ke ko an bolodabenin fankabala bolo fara gnonkan do ani ka dakiti ka mafele an gne komala gnonfe di a kono ani a kokan.

Baara Etapou lou

- 2.1** Kalamenin ani karan yalayala do ladan ka lon ko kelen minou ye gbeleman di ani kunda moo lou mako ye min na.
- 2.2** Ka do fara baaragnoya fanka kan kuntiba fe.
- 2.3** Ka gnemoo djondjon nou ye minou ni ninou ye nyonye kan Karanko Kolateeba Kuntti, Mèri Kunti Kankodosi, So Lalibal, so gnemoo lou ani ligisilasson moo bonin nou, kunda diina-moo lou, fereke gnemoo lou, ani kunda mambru lou
- 2.4** Ka so ladee ke ninou fe gbedo ani ka tamin Zoom fè karamoo lou, marala lou, ekoli gnemoo lou, ekoliso gberé gnemoo lou, ani biro temata gnemoo lou ka faamoun ko minou ye kela a gnoumala ani yoro minou ye djousoukasi/sondja kela.
- 2.5** Ka badognoya lou damina ani ka kouma deekrou mambru lou gne ka bougna ani landaya namoun nadan.
- 2.6** Ka ninou djatemina yoro kono koumagnoya, rezo socio kiya ye wole do, ka lon sisitemoun -bee kouma ye faamouna di ninou bolo kolatee mambru lou, kunti, karamoo karankela lou, karamoo minou te lakaranin kela ani tema biro baaraden nou.
- 2.7** Kan gnonye Loola Karanko Kolateela lou fe ka koumagnoya mafele, san 1 kogbelemanta lou, ani kuntimafeleli kegna.
- 2.8** Ka tentegna kunda so koumagnoya ani doodon fanka lou dakiti, ani ka kunda ekoliso siti ani ekoliso siti la bedeya dakiti.



Yoro Gbeleman 3

Ka Lakaranin ani Karan dakiti

Sodonta

Lakaranin ani karan min ye nala karanko la gnefeta di ani ka Sodonta lou ni Gnetasila lou sodon an na baara do. Covid-19 ka denin nou na karan nalo baale, ani an kakane ka benkama ladon damina an na karan programoun do ka latee ko an na karamoo lou ni an nna ekoliso lou mako ye feng minou la ko woye alou bolo ka karan-bede lakaranin ani karan ke gbeleman di. Ka latee ko karanden nou bee minou banin alou la karan na Philadelphia Kunda Ekoliso la wolou dron kote ani k'alou dabent baara gne wye an na sodonta le ani woye kunda baaraden bee, contrakitueli, ani yedebonin nou bee la baara ledi.

Baara Etapou lou

- 3.1** Ka baaragna do ladan min dina ke ka to wala ekoliso la sonkenen ani ka ekoliso organize fanka bara don ko minou la k'alou la fisaya ka wolou mafele ani ka wo lou demen.
- 3.2** Ekoliso la fisaya pilan min ido tentegna ka wo dakiti (Ekoliso la Fisaya Pilan nou ye wole do) ani ka latee ko sisitemoun siyaman ye ekoliso la yen ka karanden nou demen.
- 3.3** Fan ka min ye dona baaraden nou na gnetako la ninou do ka wo dakiti marako, lakaranin ko, ani lakaranin ko-te min di ani wari min ye dona karamoo lou la gneta la woye mabanbani kela di.
- 3.4** Ka kunda karanko latelen dakiti ani djatema lou karanko baara lou do.
- 3.5** Karanko fan minou tonin ko ka banban ke wo kan ani ka latee ko kiya lou bara djousi ka karanden nou na gnseodon badjou lagna.
- 3.6** Ka lon famounta ni kognagninin ye tentegna karan programoun ye di ani han nivo djouman na alou ye ko lou latelena di ani aye karanden nou na gnefeta/bougna tola di.
- 3.7** Ka karanden ani karamoo lou nali djateya dakiti, ka karanden nou la karan boloka djateya dakiti, anni karanden djateya minou ye karan nabana ka fanka di ka Sodonta lou ni Gnesila lou demen.



Yoro Gbeleman 4

Ka Kunda Fama lou Fanka ani alou la Telen dakiti

Sodonta

Aye ko nafama ledi Philadelphia Kunda Ekoliso ma ka baara agnoumala, gnonfe, ani kofili ye namoun min na. Kosssa ka latee ko an gne baarala yo dekrou baara barakanin kela namoun gnouma ye min na, an di a waninke an bake baara karifala ani kan na gnemoo lou fanka lawara kan Sodonta lou ni Gnesila lou sodon. Yo sebelikela Jim Collins lakouma do, an kadan bee ke moo djondjon nou ye ke an oun mombili kono ani alou siinin ye ke siiyoro djondjon nou do. Kousagnaba te kounfeko di. Aye dabena le.

Baara Etapou lou

- 4.1** Ka kelena gnisinkali ke ani ka moo lou sebe lou mafele ani ka kouma sebe wo lou bee kan a kakan ka fo moo min gnana.
- 4.2** Ka kuntiya mafeleli too mara ko gnemoo lou lon agnoumala.
- 4.3** Ka latamina deekrou do lasii min mambru ou ye bola Philadelphia fodoba ecoliso kunda la, yoro gnemoo lou ani K-12 djamanakono wana lou.
- 4.4** Ka baaraden kodoman nou lo baara la ka kunda la kogbelen nou mafele, a bansan gnasdon ko min ma wo feng nou ani ka tentegna ani vacanci nato mafele, ani ka kouma gnemoya
Deekrou siigna ani baarada lou kan.
- 4.5** Ka tentegna biro siigna, latelegna, ani fanka sodon mafele ka Gnesodon ani Gnesila lou sodon.
- 4.6** Ka gnemoo (Kunti lou) lou la kelenya ani alou la fanka dakiti tentegna dabeni djousinin do.
- 4.7** Ka gnonye filana lola baaraden kodoman nou fe ka konogbeni pilan mafele ani ka dabeni djousi lou mafele ka Gnesodon nou ni Gnesila lou sodon.



Yoro Gbeleman 5

Ka Kunda la Baara lou, Feng nou ani Wariko lou Dakiti

Sodon

Walasa kase karanden nou bee mako lou gnala Philadelphia Kunda Ekoliso la, nafaba ya la baara lou ni wari sarata ni Kolateela lou la sariya ye ben gnon ma, ani gnali loyoro ye ye ani ko lou ye ke teleboloma. Tala kelen kelena bee di lo a sen koundo ka laon alou do farala demen ni baara lou kan gna min kan ekoliso la kato ko lou lawala gnefe. Wo taminin kofe, an dina an feng nou problemoun badjou dakiti.

Baara Etapou lou

- 5.1** Ka kelena gnonye ke baara lou gnemoo lou fe, resoursu humainin fe, wari sarala lou fe, ESSR wari labaara ye wole do, djamana, ani kroufa ye feng minou nila wo lou ye labaarala ani ka dakiti.
- 5.2** Ka kunda wari fognonko, wari nato lou, feng nou digna ani wari depansi gna mafele; kunda wariko ani wariko kegna ye dona karaden na gnefeta la gna min kan.
- 5.3** Ka kelena gnonye ke Kunti Ba Lalili fe ka kesan/tentegna sariyado kokogna lou walima dakitili lou mafele ka la kunda ma ani ka kouma soudoun ke djamana karanko kan ka djanto ke tentegna lihala ye min kela walima aye a fe ka ko lase kunda ma gna min kan.
- 5.4** Ka kunda fen nou lihala dakitli mafele ani ka baara ka lon na ye wala karanden na gnefeta sila kan min ye bola Sodonta ani Gnesila lou do ani feng nou kegna pilan.
- 5.5** Ka laloniiali sodon baara lou badjou kan ani wari e ekoliso lou mako gnala gna min kan.
- 5.6** Ka kunda wari muran djondjon nou mafele, wariko, oditi min kesan ye tegna, wari minou disan ye, ani rapori sousou ani oditi min dinin Lakorosila Kunti ani Kolatee Biro Oditi Baara lou bolo.
- 5.7** Ka baarade na tentegna baara benkama sebelou ani ko lolata lou mafele.
- 5.8** Ka dakiti han fan djouman kunda ye wariko temasi ani baara lou mabena di.



TELE 100 FOLOMA LAMENIN & KARAN

Tony B. Watlington Sr., Ed.D. | *Kunti*

Ni yafe ka siyaman ion wa yan mafele philasd.org/100days

